

**Osnovi i načini  
prestanka**

**Akcionarsko društvo –  
prestanak društva**

**Prinudna  
likvidacija**

**Dobrovoljna  
likvidacija**

# Dobrovoljna likvidacija

Likvidacije prije otpočinjanja djel

Likvidacija poslije otpočinjanja djel

Opšti uslov za likvidaciju

Osnov – odluka akcionara

Publikacija odluke o likvidaciji

Dejstvo odluke o likvidaciji

Imenovanje likvidatora

Odgovornost likvidatora

Postupak likvidacije

Obavještenje povjerilaca

Raspoređivanje akcionarima

Brisanje iz registra

Postlikvidaciona potraživanja

Poništenje likvidac.

Skraćeni postupak likvidacije

Sa dobrovoljnom likvidacijom akcionarskog društva može se započeti:

1) kada je odredbama statuta društva predviđeno da se likvidacija društva može sprovesti poslije određenog perioda ili nastupanja određenog događaja, a taj period je prošao ili se taj događaj desio;

2) kada se na vanrednoj skupštini akcionara donese odluka o likvidaciji društva. Odluka se donosi sa najmanje tri četvrtine glasova prisutnih akcionara lično ili preko punomoćnika, odnosno glasačkih listića. Obavještenje o sazivanju vanredne skupštine dostavlja se akcionarima najmanje 21 dan prije njenog održavanja;

3) kada društvo na skupštini akcionara sa dvije trećine prisutnih glasova lično ili putem punomoćnika, odnosno glasačkih listića, donese odluku da ne želi da nastavi poslovanje i da se dobrovoljno likvidira

Odluku o likvidaciji društva, odbor direktora dostavlja CRPS-a, u roku od pet dana od dana donošenja odluke.

Obavještenje o donošenju odluke o likvidaciji društva, CRPS-a dostavlja "Službenom listu CG" na objavljivanje, u roku od pet dana od dana prijema obavještenja.

Nakon donošenja odluke o likvidaciji društva, redovna ili vanredna skupština akcionara imenuje likvidatora, koga predlaže odbor direktora, u skladu sa uslovima koje je utvrdila za njegovo imenovanje.

Likvidator dostavlja obavještenje o imenovanju CRPS-a koje sadrži njegovo ime i kontakt podatke, u roku od 10 dana od njegovog imenovanja

Od dana imenovanja likvidatora:

1) prestaju ovlašćenja članova odbora direktora, osim u dijelu za koji likvidator ili društvo, na skupštini akcionara, odluči da nastavi sa radom;

2) društvo prestaje da posluje, osim kada je to neophodno za savjesno, redovno i korisno okončanje poslova društva i za likvidaciju društva, kako je to utvrdio likvidator;

3) bilo koji prenos akcija, raspolaganje imovinom ili zaduživanje bez odobrenja likvidatora ne proizvodi pravne posljedice, osim do obima koji je dozvoljen važećim propisima;

4) obavještenje da se društvo likvidira ističe se na svim poslovnim pismima, računima i narudžbenicama koje društvo izdaje

Društvo u pisanoj formi poziva sve poznate povjerioce društva da prijave svoja potraživanja i obavještava poreski organ.

Društvo je dužno da obavještenje o dobrovoljnoj likvidaciji društva objavi najmanje dva puta u jednom dnevnom štampanom mediju koji izlazi u Crnoj Gori u razmaku od najmanje 15, a najviše 30 dana između objavljivanja.

Obavještenje obavezno sadrži rok u kome se moraju prijaviti potraživanja, koji ne može biti kraći od 60 dana od dana dostavljanja obavještenja, odnosno, za društva koja nijesu primila obavještenje u pisanoj formi, od dana objavljivanja posljednjeg obavještenja.

Potraživanja povjerilaca koji su prijavili svoja potraživanja nakon isteka roka namiriće se iz preostale imovine do okončanja postupka dobrovoljne likvidacije.

Povjerilac čije potraživanje likvidator osporava dužan je da, u roku od 30 dana od dana prijema osporavanja potraživanja, pokrene postupak pred nadležnim sudom.

Postupak dobrovoljne likvidacije se neće okončati do okončanja postupka, odnosno do odgovarajućeg obezbjeđenja osporenog potraživanja.

Kada su poslovi društva u potpunosti ili u značajnoj mjeri okončani, likvidator priprema konačni izvještaj sa objašnjenjem kako je likvidacija sprovedena i kako se raspolagalo sa imovinom društva. Konačni izvještaj obavezno sadrži: konačni bilans stanja; prikaz izvora prihoda i njihovu upotrebu; spisak imovine koja je otuđena; prihode koji su ostvareni otuđenjem; da li postoje pitanja koja treba rješavati i predlog načina njihovog rješavanja; iznos troškova likvidacije i naknade koja pripada likvidatoru.

Nakon pripreme konačnog izvještaja, likvidator saziva vanrednu skupštinu akcionara na kojoj prezentira konačni izvještaj.

U roku od sedam dana od dana održavanja vanredne skupštine akcionara, likvidator dostavlja kopiju konačnog izvještaja CRPS-a, zajedno sa zahtjevom za brisanje društva iz Registra.

Nakon prijema konačnog izvještaja i zahtjeva za brisanje iz Registra, Poreska uprava briše društvo iz CRPS-a i o tome dostavlja obavještenje "Službenom listu CG" na objavljivanje

**Akcionarsko društvo – prestanak društva**



**Prinudna  
likvidacija**

Administrativna likvidacija

Sudska likvidacija

Sudska likvidacija po zahtjevu držav.tužio

Sudska likvidacija po zahtjevu akcionara

Sudska likvidacija po zahtjevu povjerilaca

Alternativa prinudnoj likvidaciji

Opšti uslov – obezbijediti zaštitu povjerilaca – da je imovina veća od obaveza

Restruktuiranje društva

Fuzije privrednih društava

Podjele privrednih društava

Prednosti

Nedostaci

- Uveć.dimenzije pred
- Donosi eko.prednos.
- Uklanj. konkurencije

- Stvaranje glomaznih p
- Stvaranje nefleksibil.p
- Eliminisanje konkuren

Prestanak dr bez likvidacije uz prenos imovine na dva ili više postojećih ili novo-formiranih dr

Prestanak dr bez likvidacije uz podjelu imovine na dva ili više djelova koja se prenosi na dva ili više novo-osnovanih dr

Pravna priroda

Vrste

Nač.prestanka

Pripajanje

Spajanje

Nije način prestanka

Varijacije

Akvizicija

Pravna tehnika

Operacija gašenja 2 ili više dr

Zaštita akcionara posebno manjinskih

Zaštita povjerilaca

Plan restrukturiranja

# Restruktuiranje društva

Akcionarsko društvo može se restrukturirati na sljedeći način

spajanjem

podjelom na dva ili više društava

odvajanjem uz osnivanje jednog ili više društava

promjenom organizacionog oblika

Restruktuiranje se može vršiti samo kad je imovina društva veća od njegovih obaveza. Društvo kod kojeg je pokrenut stečajni postupak restrukturira se u skladu sa zakonom kojim se uređuje insolventnost privrednih društava

Društva koja su preuzela imovinu i obaveze mogu akcionarima društava čiju su imovinu preuzeli, pored akcija, kao pravičnu naknadu, isplatiti i novčani iznos, pod uslovom da taj iznos ne pređe 10% nominalne vrijednosti akcija izdatih za preuzetu imovinu ili računovodstvene vrijednosti, ako nominalna vrijednost nije utvrđena

Izdavanje ili poništavanje akcija u postupku restrukturiranja evidentira se kod Komisije za hartije od vrijednosti

Odredbe o restrukturiranju akcionarskih društava shodno se primjenjuju i na restrukturiranje ostalih privrednih društava



# Spajanje društava

Restrukturiranje akcionarskog društva spajanjem može se vršiti kada se jedno ili više društava pripajaju postojećem društvu prenosom cjelokupne imovine i obaveza na to društvo koje u zamjenu emituje akcije akcionarima društava koja se pripajaju ili se dva ili više društava spajaju formiranjem novog društva koje izdaje akcije novoformiranog društva akcionarima društava koja se spajaju.

Društvo kojem je izvršeno pripajanje, odnosno koje je nastalo novim osnivanjem naziva se društvo-preuzimalac, a društvo koje je prenijelo imovinu i obaveze naziva se preuzeto društvo

Odbor direktora društva uključenog u spajanje priprema za skupštinu akcionara pisani izvještaj u kome daje detaljno pravno i ekonomsko obrazloženje razloga i posljedica spajanja i obrazloženje srazmjere zamjene akcija

Odbor direktora društva uključenog u spajanje obavještava skupštinu akcionara o promjenama na imovini i obavezama nastalim od dana izrade nacrtu ugovora o spajanju do dana održavanja skupštine akcionara, koja odlučuje o nacrtu ugovora o spajanju, osim ukoliko su se o promjenama na imovini i obavezama saglasili svi akcionari ili vlasnici drugih hartija od vrijednosti sa pravom glasa svakog društva uključenog u spajanje

# Spajanje društava

Odbori direktora društava uključenih u spajanje dužni su da usaglase nacrt ugovora o spajanju, koji sadrži ....

Usaglašeni nacrt ugovora o spajanju, u ime svakog od društava koje se spaja, potpisuje član odbora direktora koji je određen od svakog društva uključenog u spajanje

Odbor direktora svakog društva koje se spaja odrediće jednog ili više nezavisnih eksperata da ispituju nacrt ugovora o spajanju. Odbori direktora društava koja se spajaju mogu zajedno odrediti jednog ili više istih nezavisnih eksperata da ispituju nacrt ugovora o spajanju

Društva koja učestvuju u spajanju dužna su da, na zahtjev nezavisnog eksperta, pruže sve podatke i isprave neophodne za izradu izvještaja

Članovi odbora direktora društva koje se spaja, kao i nezavisni eksperti koji ispituju nacrt ugovora o spajanju, odgovorni su za štetu koju prouzrokuju akcionarima društva u postupku spajanja ukoliko nijesu postupali savjesno i sa pažnjom dobrog privrednika

Nacrt ugovora o spajanju koji je objavljen na internet stranici svakog društva uključenog u spajanje 30 dana prije održavanja skupštine akcionara na kojoj će se razmatrati nacrt ugovora o spajanju ne mora se dostavljati CRPS-u radi objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore"

Svako društvo koje je uključeno u spajanje o tome obavještava, u pisanom obliku, sve povjerioce najmanje 30 dana prije dana održavanja skupštine akcionara na kojoj će se razmatrati nacrt ugovora o spajanju

Obaveza usaglašavanja nacrtu ugovora o spajanju, koji sadrži:

- 1) naziv, oblik i sjedište svakog društva uključenog u spajanje;
- 2) srazmjerni odnos za zamjenu akcija, a ukoliko se za pravičnu naknadu dodatno daje i novac, predloženi iznos naknade;
- 3) način i rok preuzimanja pojedinih obaveza;
- 4) način i uslove raspodjele akcija u društvima koja su preuzela imovinu i obaveze;
- 5) datum od kojeg vlasnici akcija iz tačke 4 ovog stava imaju pravo da učestvuju u dobiti društva-preuzimaoca, kao i druge uslove koji mogu uticati na sticanje tog prava;
- 6) datum od kojeg će poslovne transakcije društava koja se spajaju biti smatrane za potrebe računovodstva kao transakcije društva-preuzimaoca;
- 7) prava koja društvo-preuzimalac daje akcionarima preuzetog društva, koji imaju akcije sa posebnim pravima, kao i licima koja posjeduju druge hartije od vrijednosti koje daju posebna prava;
- 8) druga plaćanja ili beneficije, u novcu ili drugim sredstvima, izvršena ili koja treba izvršiti prema organima ili menadžerima društava koja su uključena u spajanje ili nezavisnom ekspertu koji sačinjava izvještaj o nacrtu ugovora o spajanju, kao i razloge za takvu isplatu ili beneficije;
- 9) precizan opis imovine i obaveza koje treba prenijeti društvu-preuzimaocu, oblik organizovanja i naziv novog društva u slučaju kada se restrukturiranje odnosi na stvaranje novog društva putem spajanja;
- 10) predlog statuta novog društva, u slučaju kada se restrukturiranje vrši stvaranjem novog društva putem spajanja.

# Spajanje društava

Društvo-preuzimalac mora obezbijediti imaocima zamjenljivih obveznica i drugih hartija od vrijednosti sa posebnim pravima, koje su izdala preuzeta društva, ista prava koja su imali kod preuzetih društava, odnosno mora im obezbijediti novčanu naknadu ukoliko se ne obezbijede ista prava. Ukoliko se ne postigne sporazum o visini novčane naknade, visinu naknade utvrdiće nadležni sud

Društva koja učestvuju u spajanju dužna su da svojim akcionarima u sjedištu društva, odnosno u prostorijama društva izvan sjedišta, ako se djelatnost obavlja u više mjesta, najmanje 30 dana prije dana održavanja skupštine akcionara na kojoj će se razmatrati predloženi način spajanja, kao i na samoj skupštini akcionara, obezbijede na uvid sljedeća dokumenta:

- 1) nacrt ugovora o spajanju;
- 2) izvještaj odbora direktora sa obrazloženjem razloga i posljedica spajanja;
- 3) izvještaj nezavisnog eksperta;
- 4) godišnje finansijske iskaze za posljednje tri godine svakog društva koje je uključeno u spajanje;
- 5) poseban finansijski iskaz kojim se iskazuje stanje u društvu na dan najviše tri mjeseca prije dana sačinjavanja nacrtu ugovora o spajanju, ako je nacrt sastavljen poslije isteka šest mjeseci od dana završetka poslednje poslovne godine.

Ugovor o spajanju je valjan kad ga u istom tekstu usvoje skupštine društava koja se spajaju i kada se ovjere svi potpisi na ugovoru u skladu sa zakonom

Spajanje se smatra izvršenim danom registracije kod CRPS-a

# Podjela akcionarskog društva

Restrukturiranjem akcionarskog društva putem podjele društvo prestaje da postoji, prenošenjem u potpunosti svoje imovine i obaveza na dva ili više postojećih ili novoformiranih društava, koja u zamjenu emituju akcije akcionarima društva koje se dijeli

U slučaju podjele društva i prenosa imovine i obaveza na dva ili više postojećih društava, odbori direktora društava uključenih u podjelu usaglasice nacrt ugovora o regulisanju međusobnih odnosa koji nastaju podjelom akcionarskog društva. Nacrt ugovora, pored elemenata iz člana 22a stav 3 ovog zakona, mora da sadrži i precizan opis i podjelu imovine i obaveza koje treba prenijeti društvima koja su preuzela imovinu i obaveze, kao i predlog raspodjele akcija društava koja su preuzela imovinu i obaveze (društva-preuzimaoci) akcionarima društva koje je predmet podjele i kriterijume te podjele

U slučaju podjele akcionarskog društva na dva ili više novih društava, odbor direktora će za skupštinu akcionara pripremiti predlog u pisanoj formi o uslovima i načinu podjele, koji sadrži podatke...., nazive novih društava i predlog odluke o emisiji akcija po osnovu podjele s tim što se odredbe koje se odnose na nacrt ugovora odnose na predlog odluke o podjeli

Podjela akcija društva nastalih podjelom vrši se proporcionalno vlasničkoj strukturi društva koje se dijeli.

Izuzetno od stava 5 ovog člana može se predvidjeti i drukčija podjela akcija, na osnovu posebno navedenih razloga i kriterijuma.

Akcionari koji su nezadovoljni raspodjelom izvršenom u skladu sa stavom 6 ovog člana mogu zahtijevati da se njihove akcije otkupe

# Podjela akcionarskog društva

Ako obaveza nije ili ne može biti podijeljena u skladu sa predloženim uslovima podjele, svako od društava koja preuzimaju imovinu i obaveze je solidarno odgovorno za tu obavezu

Za obaveze koje se ne izmire od strane društva-preuzimaoca, koje je te obaveze preuzelo shodno ugovoru iz stava 3 ovog člana, odnosno predlogu iz stava 4 ovog člana, solidarno odgovaraju ostala društva-preuzimaoci, osim ako je sa određenim povjericem drukčije dogovoreno. Solidarna odgovornost iz ovog stava ograničena je do visine neto imovine koju su preuzela društva-preuzimaoci

# Odvajanje uz osnivanje jednog ili više društava

dbor direktora postojećeg društva će za skupštinu akcionara pripremiti u pisanoj formi: predlog o uslovima i načinu odvajanja koji sadrži precizan opis imovine i obaveza koje treba prenijeti novom društvu, iznos smanjenja kapitala postojećeg društva, predlog raspodjele akcija novog društva akcionarima postojećeg društva, naziv novog društva, predlog odluke o odvajanju uz osnivanje i predlog odluke o emisiji akcija po osnovu odvajanja

Podjela akcija novog društva akcionarima postojećeg društva vrši se proporcionalno vlasničkoj strukturi postojećeg društva

Odluka o odvajanju uz osnivanje društva predstavlja odluku o osnivanju novog društva

Akcionar koji je glasao protiv ili nije prisustvovao skupštini koja je usvojila predlog odluke o uslovima i načinu odvajanja, ili povjerilac društva, u roku od tri mjeseca od dana objavljivanja odluke o odvajanju uz osnivanje u "Službenom listu CG", može tražiti da Sud poništi odvajanje ukoliko nijesu poštovane bitne odredbe postupka odvajanja i ako povjeriocima, na njihov zahtjev, nije obezbijeđena odgovarajuća zaštita potraživanja, a odvajanjem je bitnije ugroženo namirenje njihovih potraživanja.

Za obaveze koje se ne izmire od strane novog društva, koje je te obaveze preuzelo shodno odluci, solidarno odgovaraju postojeće društvo i novo društvo, odnosno sva nova društva ukoliko se odvajanjem uz osnivanje osniva više od jednog novog društva, osim ako je sa određenim povjeriocem drukčije dogovoreno.

Novo i postojeće društvo odgovaraju solidarno za obaveze koje ne izmiri postojeće društvo, osim ako je sa određenim povjeriocem drukčije dogovoreno. Solidarna odgovornost novog društva je ograničena do vrijednosti neto imovine koja je prenijeta na to društvo

# Promjena oblika akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

Akcionarsko društvo se može restrukturirati u društvo sa ograničenom odgovornošću, pod uslovima da:

- 1) broj akcionara u vrijeme predloženog restrukturiranja nije veći od 30;
- 2) je akcionarski kapital u potpunosti uplaćen;
- 3) skupština akcionara donese posebnu odluku o restrukturiranju akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 4) se na restrukturiranje primjenjuju odredbe ovog zakona o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću;
- 5) se statut izmijeni kako bi se utvrdilo da se društvo organizuje kao društvo sa ograničenom odgovornošću;
- 6) statut sadrži odredbe propisane za društvo sa ograničenom odgovornošću i da se brišu odredbe koje se odnose isključivo na akcionarsko društvo;
- 7) se postojeća vlasnička struktura izražava udjelima koji se dijele na članove u srazmjeri njihovog dosadašnjeg vlasništva u akcijama, izraženo u procentima, ukoliko se svi zainteresovani članovi društva nijesu drukčije sporazumjeli;
- 8) se akcije akcionarskog društva brišu iz svih registara, u skladu sa Zakonom o hartijama od vrijednosti i da se ponište

Nakon ispunjenja uslova za restrukturiranje akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, društvo nastavlja sa radom kao društvo sa ograničenom odgovornošću od dana registracije



# PREUZIMANJE AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

```
graph TD; A[PREUZIMANJE AKCIONARSKIH DRUŠTAVA] --> B[OBAVEZNO PREUZIMANJE]; A --> C[DOBROVOLJNO PREUZIMANJE];
```

OBAVEZNO  
PREUZIMANJE

DOBROVOLJNO  
PREUZIMANJE

## OBAVEZNO PREUZIMANJE AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

Fizičko ili pravno lice koje samostalno ili sa povezanim licem, posredno ili neposredno, stekne akcije kojima prelazi 30% akcija sa pravom glasa emitenta dužno je da za svako dalje sticanje akcija tog emitenta objavi ponudu za preuzimanje.

Kada fizičko ili pravno lice koje nije dužno da sprovede postupak preuzimanja može da stekne akcije emitenta van postupka preuzimanja emitenta i tim sticanjem akcija za njega nastaje obaveza sprovođenja javne ponude za preuzimanje.

Ukoliko sticalac i/ili sa njim povezana lica steknu akcije kojima prelaze 30% ukupnog broja glasova emitenta, solidarno su odgovorna za objavljivanje i sprovođenje postupka preuzimanja emitenta i ispunjenje obaveza iz javne ponude za preuzimanje u skladu sa ovim zakonom, osim ukoliko ugovorom nije određeno da jedno od povezanih lica sprovede postupak preuzimanja.

# DOBROVOLJNO PREUZIMANJE

Sticalac koji nema akcije u emitentu ili koji nije stekao više od 30% ukupnog broja akcija sa pravom glasa emitenta nije dužan da sprovede postupak preuzimanja u skladu sa zakonom, a ima namjeru da stekne akcije preko 30% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, obavještava emitenta i Komisiju o donošenju odluke o preuzimanju

Dobrovoljnu ponudu za preuzimanje sticalac može usloviti dostizanjem određenog praga uspjehnosti, koji sticalac samostalno određuje

Sticalac nije dužan da sprovede postupak preuzimanja, ako:

- 1) stekne akcije emitenta na osnovu javne ponude za upis i uplatu akcija prilikom povećanja akcijskog kapitala emitenta;
- 2) stekne akcije emitenta u postupku povećanja akcijskog kapitala, izdavanjem akcija, a skupština akcionara emitenta na kojoj se donosi odluka o povećanju kapitala i emisiji akcija odobri da sticalac može steći akcije sa pravom glasa emitenta bez obaveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje najmanje dvotrećinskom većinom ukupnog broja akcija emitenta, pri čemu se ne uzimaju u obzir glasovi sticaoca i sa njim povezanih lica;
- 3) stekne akcije emitenta na osnovu prava preče kupovine;
- 4) je u skladu sa zakonom kroz postupak privatizacije stekao više od 30% akcija sa pravom glasa emitenta;
- 5) namjerava da akcije iznad 30% akcija sa pravom glasa, odnosno iznad broja akcija koje je posjedovao na dan stupanja na snagu ovog zakona, ponudi na prodaju u roku od 45 dana od dana prijema obavještenja iz člana 7 stav 13 ovog zakona;
- 6) stekne više od 30% akcija sa pravom glasa u postupku restrukturiranja emitenta ili promjenom pravnog oblika privrednog društva;
- 7) stekne više od 30% akcija sa pravom glasa kao stečajni povjerilac u stečajnom postupku nad emitentom ili u postupku sudske likvidacije emitenta;
- 8) stekne akcije emitenta po osnovu nasljeđivanja;
- 9) skupština akcionara emitenta donese odluku kojom oslobađa sticaoca obaveze da sprovede postupak preuzimanja emitenta iz razloga što je emitent u finansijskim teškoćama i to najmanje dvotrećinskom većinom ukupnog broja akcija emitenta, pri čemu se ne uzimaju u obzir glasovi sticaoca i sa njim povezanih lica

Sticalac nije dužan da sprovede postupak preuzimanja, ako:

- 10) stekne akcije samo privremeno kao preuzimalac emisije u skladu sa zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti;
- 11) stekne akcije emitenta od drugog lica čiji su članovi ili akcionari neposredno ili posredno ista lica;
- 12) stekne akcije emitenta po osnovu obezbjeđenja potraživanja (fiducijarni prenos), pod uslovom da se sticalac ne koristi pravom glasa po osnovu stečenih akcija;
- 13) stekne akcije emitenta prilikom podjele bračne, odnosno vanbračne imovine nakon razvoda ili poništenja braka;
- 14) stekne akcije emitenta nakon sprovođenja postupka preuzimanja od povezanog lica koje je na osnovu ugovora obavezano da sprovede postupak preuzimanja u ime i za račun sticaoca;
- 15) pređe prag od 30% akcija sa pravom glasa emitenta usljed smanjenja kapitala emitenta;
- 16) stekne akcije iznad 30% akcija sa pravom glasa emitenta nakon pretvaranja povlašćenih akcija u obične ili zamjenom obveznica i drugih hartija od vrijednosti sa posebnim pravima;
- 17) akcije emitenta stekne u postupku namirenja potraživanja kao izvršni povjerilac u sudskom postupku;
- 18) akcije emitenta stekne zaključenjem sudskog poravnanja;
- 19) pribavi izjave svih akcionara koji posjeduju akcije sa pravom glasa, ovjerene u skladu sa zakonom, da neće prihvatiti javnu ponudu za preuzimanje.

# USLOVI ZA SPROVOĐENJE JAVNE PONUDE ZA PREUZIMANJE

Sticalac je dužan da u postupku sprovođenja javne ponude za preuzimanje:

- 1) javnu ponudu za preuzimanje da svim vlasnicima akcija sa pravom glasa bez ograničavanja broja, odnosno procenta akcija, osim u slučajevima propisanim ovim zakonom;
- 2) obezbijedi trajanje javne ponude za preuzimanje najmanje 15, a najduže 60 dana od dana objavljivanja prospekta za preuzimanje;
- 3) po zaključenju javne ponude za preuzimanje kupi sve ponuđene akcije;
- 4) plati istu cijenu za sve akcije iste klase prijavljene u postupku sprovođenja javne ponude za preuzimanje.

# UTVRĐIVANJE CIJENE ZA OTKUP AKCIJA

Cijena za otkup akcija u obaveznoj javnoj ponudi za preuzimanje utvrđuje se na sljedeći način:

- 1) najniža ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je sticalac ili sa njim povezano lice stekao akcije emitenta u periodu od šest mjeseci prije dostavljanja obavještenja Komisiji u skladu sa članom 7 stav 13 ovog zakona;
- 2) ako sticalac nije sticao akcije emitenta u periodu od šest mjeseci prije obavješćavanja Komisije u skladu sa članom 7 stav 13 ovog zakona, dužan je ponuditi najmanje prosječnu cijenu akcija emitenta ostvarenu u posljednjih šest mjeseci prije obavješćavanja Komisije;
- 3) ako akcijama emitenta nije trgovano u periodu od šest mjeseci prije obavješćavanja Komisije u skladu sa članom 7 stav 13 ovog zakona, sticalac slobodno u ponudi utvrđuje cijenu koju nudi.